Organi komiteti markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Uzʙekiston
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана
На местно-еврейском языке

PROLETARHOJI TAMOMI DUNJO, JAK ŞAVETON!

BAJROQI MIHNAT

FEVRAL
22
Şaʙot
soli 1936
№ 34 (1530)

Tuƣrigi rondani əomaviro revoç dodan

Qarori TsK KP(ʙ) Uz az 17-umi fevrali soli 1936-um

Dar natiçaji taraqijoti parki traktori, jak cand ʙehtar şudani fojdaʙardani traktorho, dar rondani ʙahoriji soli 1936-um rondani traktori roli halkunanda dorad.

78 protsenti hamaji rondani jakumi zaminhoji paxtaji kolxozho va 200 hazor gektar zamini lalmikori ʙojad traktorho qati ronda şavad.

Rūzhoji avali revoç dodani rondani traktori dar grupaji rajonhoji Buxoro va Qaşqadarjo xelo sust taşkil doda şudani kori traktori—dar jak qator voqeaho mavçud naʙudani şaʙkori, traktorcihoro ʙa du smena taəin nakardan, mavçud naʙudani rūşnoji, ʙa rasonda dodani sūzokvori fasq mavçud ʙudanaş, tajor naʙudani daşthoro nişon dodand.

Taşkilothoji çudogonaji partijagi (Kogon) roli halkunanda doştani rondani traktoriro fahmidagi nestand va jak qator direktorhoji MTS-ho ʙa kori rondan naqz rahʙari nakarda istodin.

Ba maqsadi plani rondani traktoriro puro-puru ʙarzijod içro kardan, ki on şarti muhimtarini ʙa dast darovardani hosiloti ʙaland hast, TsK cunin qaror mekunad:

1. Rajkomhoji partijaro voçiʙ karda şavad, ki sançida ʙuromadani kori ʙrigadahoji traktoriro hamin xel taşkil dihand, ki dar har jak ʙrigadaji traktori korkuni rahʙarikunandaji rajoni omada, kori ʙrigadaro şaxsan xudaş sançida ʙurojad va dar çoş ʙaroji ʙehtar kardani kor corahoji mukamali zaruri ʙinad.

2. Şaʙ kor kardani traktorhoro zudi qati sar karda va dojim sançida ʙuromadani kori onhoro guzaronda şavad.

3. Az 20-um to 25-umi fevral maçlishoji ucastokiji rajishoji kolxozhoro ʙo hamrohi ʙrigadirhoji ʙrigadaji traktori guzaronda şavad, dar on maçlisho grafiki qataiji harakati traktorhoro aniq kunonda şavad, corahoje tajor karda şavad, ki onho ʙehtar kardani kori traktori—ʙa sarvaqtaş tajor kardani zamin, kaşondani sūzokvori, taşkil dodani avqoti traktorciho va digaraşro ihtijoç kunand.

4. Rajkomhoji partija va direktorhoji MTS-horo voçiʙ karda şavad, ki ʙaroji taşkil dodani ʙrigadahoji staxanūvi, ʙa gūştini jak traktor 800 gektarro rondanaş hamroh kardani traktorciho korro revoç dihand.

Butun rah doda nameşudagi hisoʙ karda şavad, ki ʙa ʙrigadahoji staxanūviji taşkil doda şudagi ʙa qadri darkori diqat monda naşuda istodast va ʙa onho xizmat kardanro ihtijoç karda naşudast, TsK direktorhoji MTS-horo taakid mekunad, ki ʙaroji az ʙoloji gunoji direktsijahoji MTS-ho ʙekor istodani ʙrigadahoji traktori gunahkorho cun ʙaroji vajron kardani harakati staxanūvi ʙa çuvoʙgariji qataitarin kaşida meşavad.

Rajkomhoji partijaro voçiʙ karda şavad, ki kori ʙrigadahoji staxanūviro dojim sançida ʙurojand, ʙa nişondihihoji onho nazar karda istand, muvaqijathoji ʙrigadahoji staxanūviro dar matʙuoti rajoni va dar ʙajni əomaji hamaji traktorciho vasea maəlum kunand.

5. TsK taklif mekunad, ki ʙa sifati rondan diqati maxsus monda şavad va rajkomhoji partija, direktorhoji MTS-horo voçiʙ mekunad, ki ʙa kolxozciho ʙa tariqi vasea maənedod kunand, ki rondani sifataş ʙad (rondani past, rondani cala-cala) qaʙul karda nameşavad va ʙaroji in xel kor ʙa traktorciho trudoden navista nameşavad.

6. Baədi rondani traktori zudi qati ʙaholati quvati hajvonoti kori rondani ʙurcakhoro ihtijoç karda şavad.

Ba maqsadi tarnamiro nigoh doştan, qajr az sixmolakuni az puşti plugi traktori quvati hajvonoti kori qati sixmola kardanro guzaronda şavad.

7. Narkomzemi UzSSR va direktorhoji MTS-horo voçiʙ karda şavad, ki hisoʙi traktorcihoro har 10 rūz jak karat ʙaroʙar karda, onro ʙevosita ʙa sari zamin guzaronand.

8. Baroji tempaji revoç dodani rondani əomaviro tez kunondan in odamhoro ʙa rajonho firistonda şavad:

Dar atrofi Farqona—rafiqho **Ahmedūv** va **Zelkina**.

Dar grupaji rajonhoji Toşkand—rafiq **Islomūv**.

Dar grupaji rajonhoji Samarqand—rafiq **Ahmatʙekūv**.

Dar grupaji rajonhoji Zarafşoni Mijona—rafiq **Gorʙunūv**.

Ba onho supurda şavad, ki ʙaədi sançida ʙuromadani kori rajonho dar ʙoʙati hamin masəala soveşcaniji sekretarhoji rajkomho va direktorhoji MTS-horo çeq zanand.

TsK ʙaroji gūştini hosiloti ʙaland puro-puru ʙarzijod içro kardani kori traktori ahmijati çudo kalon doştanaşro ʙoz jak ʙori digar nişon medihad va taşkilothoji rajoniji partijagiro voçiʙ mekunad, ki in korro ʙa tahti rahʙariji zūri xud girand.

TsK KP(ʙ)Uz.

Rafiq L. M. Kaganovic dar Biroʙiçon va Ulan-Ude

TAJŞET. Rahi ohani Siʙiri Şarqi, (UzTAG). Komisari xalqiji rahhoji aloqa va sekretari TsK VKP(ʙ) rafiq L. M. Kaganūvic dar vaqti ʙa rahhoji ohani samti Şarq safar kardan ʙa pojtaxthoji Oʙlasti avtonomiji jahudigi—Biroʙiçon va respuʙlikaji sovetiji Burjat-Mongolija—Ulan Ude omad.

Dar majdoni nazdi vokzali Biroʙiçon mitingi kaloni mihnatkaşhoju qismathoji armijaji surxi Biroʙiçon şuda guzaşt, ki onho pajravi nazdiktarini Stalini ʙuzurg rafiq Kaganūviçro taʙriki otaşin kardand. Rafiq Kaganūvic ʙa ʙunjodijatcihoji oʙlasti avtonomiji jahudigi salom rasonda va ʙovariji xudro ʙajon karda guzaşt, ki Biroʙiçon dar solhoji nazdiktarin ʙa muzofoti madani, tiqimdor, ʙa daraçaji ʙaland taraqi kardagi megardad. Baədi ʙo şahr oşno şuda va dar oʙkomi partija caqcaq guzarondan rafiq Kaganūvic ʙa soveşcaniji aktivi oʙlast va şahr qism girift.

Kolxozciho, raʙociho va rahʙarhoji dar soveşcani ʙa suxan ʙuromadagiji oʙlast dar ʙoʙati ʙunjodijati oʙlast peşravihoji sohiʙ şudageşonro caqcaq kardand. Rafiq Kaganūvic ʙa suxan ʙuromada, ʙa muvafaqijathoji sijosati milliji leninīju-stalini, dar taarixi gūştini ʙo partijahoji milliji ʙurʒuazi, va xususan ʙo sijūnisthoju pūsale sijūnistho va digaraş ʙurda şudagi jako-jak istoda guzaşt. Faqat sijosati milliji ʙolşeviki va ʙolşevikho ʙa hamaji milathoji mazlum ozodiro ihtijoç kardand va ihtijoç mekunand, faqat dar Itifoqi Soveti mihnatkaşhoji hamaji milatho əojilaji dūsti xalqhoji zindagoniji nekʙaxti, tiqimdoriju madaniji xudro soxta istodagi, sotsializm soxta istodagi hastand. Maçlis ʙa rafiq Stalin xati taʙriki rohi kard, dar on xat maçlis az nomi hamaji mihnatkaşhoji Oʙlasti avtonomiji jahudigi cunin vaəda dad, ki ʙaroji xelo ʙaavç taraqi kardani xoçagiji Oʙlasti avtonomiji jahudigi—qismi çudonaşavandaji Itifoqi Buzurgi Soveti, va mudofiəaji onro mustahkam kardan tamomi quvatro masrif mekunad.

14-umi fevral rafiq L. M. Kaganūvic ʙa pojtaxti respuʙlikaji sovetiji Burjat-Mongolija ʙa Ulan-Ude omad, ki ʙa ū delegatsijahoji raʙociho, askarhoji surx va vakilhoji taşkilothoji partijagiju soveti peşvoz ʙuromadand. Jak rūzi ozod Lazar Mojseevic ʙo ʙunjodijati sotsialistiji respuʙlika, ʙo kori depoji parovoz remont mekardagi va zavodi əazamati parovozu vagon meʙurovardagiji nav soxta şudagi oşno şud.

Depoji Ulan-Ude dar Zaʙajkal depoji ʙehtarin hisoʙ meşavad. Dar on kadrhoji ʙaquvati maşinistho va raʙocihoji remont mekardagi hastand, ki onho harakati staxanūviro dar tamomi rahi ohan sar karda va ʙa on sardori kardand. Onho—maşinistho—ordendor, rafiq Kalinin, komsomoli gūştinʙar, maşinist rafiq Lazarenko va dahho nafar digar raʙociho meʙoşand. Raʙocihoji çama şudagiji depo narkomi dūstdori xudro taʙriki otaşin karda va cunin ʙovari doda guzaştand, ki çoji jakumaşonro dar rahi ohan ʙa heç kas namedihand va depoji xudro dar tamomi seti rahhoji ohan depoji peşqadam mekunonand.

Rafiq L. M. Kaganūvic ʙo ravişi ʙunjodijat va ʙa kor darovarda şudani zavodi parovozu vagon meʙurovardagiji NKPS-i Ulan-Ude jako-jak oşno şud.

Şaʙ, ʙaədi ʙa xonahoji raʙociho omadan, rafiq Kaganūvic ʙa soveşcaniji aktivho va staxanūvcihoji zavodi parovozu vagonʙurori, ʙandargaji rahi ohan, aktivi şahru respuʙlika va delegathoji konferentsijaji komsomol qism girift. Dar suxani dili odamro dar megirondagiji xud, ki dar on vaqt dam ʙa dam qarsakzaniji ʙaavç karda meşud, rafiq Kaganūvic az xususi muvafaqijathoji ʙunjodijati sotsialistiji respuʙlikaji Burjat-Mongolija, vazifahoji ham dar ʙoʙati taraqijoti xoçagiju madani va ham dar ʙoʙati mudofiəaji Itifoqi Buzurgi Sovetiro mustahkam kardan ʙa nazdi on istodagi gap zada guzaşt. Ahvoli doxiliju ʙajnalxalqiji Itifoqi Sovetiro ravşan nişon doda guzaşta, rafiq Kaganūvic nişon doda guzaşt, ki dar tahti rahʙariji partija hukumat va rafiq Stalin transporti rahi ohan, misli digar navʙahoji xoçagiji sotsialisti, dar soli oxirin zafarhoji kalonro sohiʙ şud. Raʙocihoji rahi ohani Ulan-Ude va raʙocihoji zavodi parovozu vagonʙurori ʙo taraqijoti umumiji transporti rahi ohan va şukufani respuʙlikaji sovetiji Burjat-Mongolija ʙaroʙar ʙa peş qadam monda istodin.

Çama şudagiho ʙa pajravi rafiq Stalin rafiq Kaganūvic qarsakzanihoji ʙaavç kardand. Baədi suxani narkom tamom şudan ʙa əizati vozdi xalqho Stalini dūstdor sadohoji „ura" ʙuromadan giriftand.

Dar oxiri soveşcani vakili parovozcihoji Ulan-Ude krivonosci Lazarenko ʙa narkom maəlumot dod, ki narkomro maşinisti əizatgini depo sajlov karda şudagi hast va taklif kard, ki az 5-umi mart dar transporti rahi ohan dahrūzaji umumiitifoqiji staxanūvi taşkil doda şavad. Rajisi TsIK-i Burjat-Mongolija rafiq Dampilon ʙa rafiq Kaganūvic maəlum kard, ki dar sjezdi sovetho ūro cleni əizatgini TsIK-i Burjat-Mongolija sajlov kardagi hastand, ʙa ū clenskij ʙilet va ʙaxşiş—kostjumi milli—çoma ʙo mijonʙand taqdim kard, ki in liʙosro rafiq Kaganūvic dar tahti qarsakzanihoji tamomi zal pūşid.

Baədi soveşcani tamom şudan kontsert monda şud.

SUXANI OXIRINI RAFIQ MANŻARA

Rafiqho! Kori sesija tamom şuda istodast. Mo ʙo şumoho az xususi plani xoçagiji xalqiji soli 1936-um qarorhoji muhimtarin qaʙul kardem. Programaji peşʙini karda şudagi ʙuzurg hast. In programaro içro kardan Uzʙekistoni sovetiro dar hamaji fronthoji ʙunjodijati sotsialisti ʙa zafarhoji ʙoz kalon merasonad. Baroji hamin sesijaji mazkur ʙo qajratu faəolijati az in peş dida naşudagi va ʙo diqati kalon mondani hamaji mihnatkaşhoji respuʙlikaji mo guzaşt.

Ba sanoat, xoçagiji qişloq ʙa ʙunjodijati madani pul mondan imsol xelo zijod şudagi hastand. Programaji mo az miliardho sūm əiʙorat meʙoşad (Qarsakzaniho).

Soli 1935 umro zafarona ʙud kardan, muvafiqijathoji ravşantarini staxanūvcihoji daşthoji paxtakori ʙa dast darovardagi, ʙa mo dilpurije doda istodin, ki plani soli 1936-um ham na faqat puro-pur, ʙalke xelo ʙarzijod içro karda meşavad. Harakati purquvati staxanūvi, ki on tamoman dar hamaji ucastokhoji kori mo revoç jofta istodast, mihnatkaşhoji respuʙlika ʙa partijaji LENIN—STALIN ʙehad çonsupor ʙudanaşon, taraqijoti ʙuzurgi daraçaji materialiju hajoti va madaniji əomaji vasea ʙa içro kardani plan tajor ʙudan va harakati qataəi doştani moro zūr mekunand.

Amo ʙaroji içro kardani plani xoçagiji xalqiji soli 1936-um ʙa mo ʙostnaomada kor kardan darkor hast qajrati raʙociho, kolxozciho va hamaji mihnatkaşhoji Uzʙekistonro taşkil doda, sardori kardan darkor hast. Muvafaqijathoji ʙa dast darovarda şudagi quvati moro dar gūştini ʙaroji zafarhoji to rafta nav jak ʙardah mekunand.

Heç jak himo namekunem! Ba misoli qahramonhoji daşthoji paxtakori rahʙari ʙolşevikhoji Uzʙekiston rafiq Akmal Ikromūv dar TsK VKP(ʙ) ʙa vozdi dūstdori mo STALINI ʙuzurg vaəda dodagi hast, ki zafarhoji ʙa dast darovarda şudagi moro sargardiş namekunand, mo ʙa kori xud himo kardanro rah namedihem, ʙalke peştarangi ʙorin ʙaroji hamaji suporişhoji partija va hukumatro içro kardan ʙolşevikona gūştin megirem.

Soli 1936-um—soli staxanūvi hast, in ham hamaji moho-clenhoji TsIK-ro voçiʙ mekunonad, ki ʙa in harakati ʙuzurg faəolona hamroh şavem, peşqadam ʙoşem, onro taşkil dihem, ʙa əoqismondaho rahʙari karda jordam dihem, hamaro ʙa daraçaji peşqadamho rasonem.

Baroji ʙa Komiteti markaziji VKP(ʙ) va vozdi ʙuzurgi on rafiq STALIN (qarsakzanihoji ʙaavç), Komiteti markaziji KP(ʙ) Uz va ʙa rafiq IKROMOV az in xusus ʙo takaʙuri raport dodan gūştin meʙarem, ki mihnatkaşhoji Uzʙekiston, ʙa vatani sotsialistiji xud muhaʙʙatiji ʙuzurg doştan qati ilhom girifta ham dar ʙoʙati xoçagiji qişloq, ham dar ʙoʙati sanoat va ham dar ʙoʙati ʙunjodijati madani hamaji planhoji xudro içro kardand. (Qarsakzanihoji ʙaavç).

Har jak zafari mo—in ʙa mudofiəaji ʙehdaʙurojiji Itifoqi sovetiji purquvat fojdaji kalon meʙoşad. Armijaji Surxi şikast naxūranda, postʙoni mutaʙari sarhadhoji sotsialistiro peştarangi ʙorin hamcunin ustavorona mustahkam mekunem. (Qarsakzanihoji ʙaavç).

Zinda ʙod Komiteti markaziji Uzʙekistan va rahʙari on rafiq Akmal Ikromūv! (Qarsakzanihoji ʙaavç).

Zinda ʙod STALINI ʙuzurgi əazizu dūstdori mo! (Qarsakzanihoji ʙaavçi davomdor. Hama mexezand, sadohoji „ura" Qismgirandahoji sesija gimni proletari-«internatsional» mexonand).

* * *

Azxususi kolxozho qati dogovor ʙastani MTS-ho

Qarori TsK KP(ʙ)Uz az 17-umi fevrali soli 1936-um

MTS-ho kolxozho qati dogovori namunavi ʙastanaşon dokumenti muhimtarini sijosi meʙoşad, ki on voçiʙijathoji MTS-ho dar ʙoʙati kolxozho doştageşonro muəajan mekunad. Lekin taçriʙaji porsol nişon dodagi hast, ki MTS ho kolxozho qati dogovor ʙastanaşon rasmi, ʙjurokratona guzaşta ʙud, onro faqat aparati MTS-ho guzaronda ʙudand va in kori muhim ʙa daraçaji darkoriji sijosi ʙardoşta naşuda ʙud. Dar natiçaji in az tarafi MTS—ho dogovor vajron karda şudanaş ʙisjor dida şuda ʙud va onho dar in xusus çazo nadida ʙudand, kolxozho ʙaroji ʙad kor kardani MTS, jo ʙa sarvaqtaş içro kardani kor ʙa MTS-ho daəvo namekardand.

In ahvolro ʙutun nodurust hisoʙ karda, ʙa muəomilaji dogovoriji MTS-ho ʙa qatori kolxozho doştageşon ahmijati xelo kalon doda, TsK cunin taklif mekunad:

1. Dar maçlisi umumiji kolxozciho sançida ʙuromadani dogovorhoji MTS-ho ʙa qatori kolxozho meʙastageşonro ihtijoç karda şavad, in dogovorhoro az aval dar pravlenihoji kolxozho kor karda ʙuromada şavad.

Rajkomhoji partijaro voçiʙ karda şavad, ki ʙaroji guzarondani in maçlisho korkunhoji çuvoʙgarro taəin kunand.

2. Dar dogovorhoji MTS—ho aniq mūlçari içro kardani jak kor va hamcunin cuquriji rondanro nişon doda şavad.

3. Dar vaqti dogovorro dar maçlishoji umumiji kolxozciho kor karda ʙuromadan punkti 15-umi dogovorro, ki on ʙaroji vajron kardani dogovor az xususi çuvoʙgariji har du taraf gap mezanad, çudo naqz sançida ʙuromada şavad.

4. Hamaji kori MTS-ho kolxozho qati dogovor ʙastanaşonro to 1-umi marti hamin sol tamom karda şavad.

TsKKP(ʙ) Uz.

Xaʙarho az kolxozhoji mo

MIRZOCUL. Kolxozi nomi Zelenskij ʙa peşvozi kiştu-kori ʙahori asʙoʙu ançomhoji xoçagiji qişloqəro az remont guzaronda istodast.

To ʙa imrūz kolxoz holekaj 20 dona plug, 8 dona sejalka, 20 dona sixmolaji aspi, 10 dona sixmolaji traktori, 25 dona xomut (qajr az 25 dona xomuti ʙa zapas ʙudagi), 24 dona pastromka (asʙoʙhoji aspi, 18 dona laçom va 12 dona ʙrickaro az remont ʙurovarda tajor kardagi hast.

Baroji kiştu-kori ʙahori kolxoz 20 sar aspro ʙa parvo mondagi hast.

Amo kolxoz az fonar, ketman va dastaji on va graʙliji aspi kamʙudiji kalon dorad. Çūju ariqhoji kolxoz kanda toza karda naşudin, kūprukho tūqri karda naşudin. Kori reşazani va qamicjūqkuni ham to ʙa hole sar karda naşudast. Pravleniji kolxoz ʙa ʙartaraf kardani kamʙudiju norasogihoji nişon doda şudagi corahoji darkori didanaş zarur hast.

J. Kalontarūv.

* * *

SAMARQAND. Kolxozi nomi Oxun-Boʙojūv ʙa tajoriji kiştu-kori ʙahori doxil şuda, 10 gektar zamini koramaşro cunin taqsim kardagi hast: ʙa 1,5 gektar kluʙnik, ʙa 1,5 gektar niholhoji navi mevador, 1,5 gektar karam, 1,5 gektar pijoz, 1 gektar çav 1 gektar tok va ʙa 2 gektar paxta mekorad.

Kolxoz ʙa 1,5 gektar zaminaş holekaj niholhoji kluʙnik şinondagi meʙoşad. Kolxoz to ʙa hole paxta nakorida ʙud, ʙa asosi talaʙi kolxozciho, MTS 2 gektar paxta koridanro ruxsat dod.

Kolxoz hama zaminhojaşro ronda ʙa onho udoʙreniji mahaliju minerali poş dodagi hast. Zamini paxta az jaxoʙkuni ihtijoç karda şudagi hast.

Kolxozi nomi Oxun-Boʙojūv ʙa parnikhoji xud mandūra koridagi hast. Az 1-umi mart 20 hazor niholi mandūra kūcat mekunad. Kolxoz hozir ʙaroji tuxm 3 tona kartoşka tajor kardagi dorad.

Pravleniji kolxoz korhoji madaniro naqz ʙa rah mondagi hast. Gazetaji devoriji kolxoz ʙa sarvaqtaş ʙurovarda şuda istodast. Har jak nomeri gazetaji „Bajroqi Mihnat" ʙa avozi ʙaland xonda doda meşavad. Baroji az ʙajni kolxozciho ʙesavodiro ʙarham zadan, maktaʙi nest kardani ʙesavodi taşkil doda şudagi hast.

Dar zvenoju ʙrigadahoji kolxoz corjakgiriji sotsialisti va udarniki çori karda şudagi hast.

R. Muloqandūv.
S. Rafoelūv.

* * *

KATAQURƢON. Kolxozi nomi Manzara 20 gektar zaminro ronda, az jaxoʙkuni ihtijoç kard. Ba 15 gektar zamini paxta kolxoz ʙa miqdori darkori udoʙreniji mahali ʙurovarda ʙaroji ʙa zamin poş dodan xok ʙurovarda, xoku ʙuriro qati karda istodast.

Kolxoz to ʙa hole faqat 60 protsenti çūjhoji kalonaşro kanda toza kardagi hast, çūjcahoji xurdro to ʙa hole heç toza nakardast. Ba hamagi in korhoji kolxoz faqat 10—12 nafar udarnikho qism girifta istodin. Digar kolxozciho ʙa korhoji xud avora şuda gaştin. Pravleniji kolxoz onhoro ʙa kor naqz çalʙ nakarda istodast.

Kolxozi nomi Manzara ʙa guzarondani kiştu-kori qalaji ʙahori doxil şud. Kolxoz ʙa 40 gektar zamin gandum mekorad. Holekaj az 13 to 15-umi fevral kolxoz ʙa 4 gektar zamin gandum korid. Kori qalaji ʙahorikori davom karda istodast.

Ba nazdiki pravleniji kolxoz 2 zvenojaşro az odam va asʙoʙu ançomho ihtijoç kard. Ba har jak zveno 11 odam, 2 çuft nargov, 1 çuft asp, 1 xar, 2 arava, 2 plug, 11 kultivator, sejalka va digar ançomho, doda şud. Ba vazifaji zvenovodho Sijūnūv va Karimūv taəin karda şudand.

N. Mirzoqandūv.

Az raviși kori ʙa dehqoni ʙurori

Samarqand. Muvofiqi qarori Komiteti Uzʙekiston, ʙojad az ʙajni jahudihoji mihnatkaşi mahalaji »Şarq" 30 xonavor ʙa kolxozi nomi Baʙeşko ʙa dehqoni ʙurovarda şavad.

Komisijaji dar in xusus ʙo sardoriji rajisi gorsoveti rafiq **Ƣafurūv** sajlov şudagi 8-umi fevral dar ʙinoji kluʙi mahalaji „Şarq" maçlisi aktivho, komitethoji guzar va mihnatkaşhoro çeq zad. Dar in maçlis rafiq **R. Aʙdurahmonūv** az xususi qarori TsK KP(ʙ)Uz az ʙoʙati ʙajni jahudiho kor guzarondan qaʙul kardagi va az xususi ʙa dehqoni ʙurovarda şudani 30 xoçagi doklad kard.

Baədi in dar tamomi ucastkahoji mahalaji „Şarq" maçlishoji mihnatkaşho guzaronda, az xususi ʙa dehqoni ʙurori dokladho monda şud.

Dar natiçaji korhoji maənedodkuniji guzaronda şudagi, hozir 35 nafar mihnatkaşho ʙaroji ʙa kolxoz clen şudan əariza dodagi hastand.

Ba nazdiki az ʙajni əariza dodagiho 30 xoçagiji qoşilijatnokro çudo karda girifta, ʙa kolxozi nomi Baʙeşko firistonda meşavand.

Kolxozi nomi Baʙeşko ʙaroji dehqonhoji navro qaʙul kardan tajorihoji lojiqanda dida istodast.

R.H. Muloqandūv.

Xaʙarhoji xoriça

Şuriş ʙa muqoʙili hukumati Paragvaj

London, (UzTAG). Agentstvoji Rajter maəlumot medihad, ki 17-umi fevral dar Paragvaj dar ʙajni askarho ʙa muqoʙili hukumat şūriş sar şudast. Şūriş kardagiho dar tamomi mamlakat xūçajini in ahvol hastand. Prezidenti Paragvaj gurextast. Ministri Paragvaj Riart ʙa dasti şūriş kardagiho qaltidagi ʙudast.

◆

Nju-Jork, (UzTAG). Muvofiqi maəlumoti „Asoşiejted pres" ʙeştarini askari Paragvaj ʙa şūriş kardagiho qati şudin. Soldathoji şūriş kardagi dar tahti rahʙariji polkovnikho Smit va Rekalde dar kūcahoji Asunsion pojtaxti Paragvaj 17-umi fevral jak rūzi ozod ʙa muqoʙili politsija va kanonerhoji hukumatro dastgiri mekardagi zaftu zanamhoji zūr kardin.

Şūrişciho askarhoji hukumatro şikast dodin. Dar Asunsion, ʙaroji az vilojat quvat ovardani hukumat lad dodan hamaji rahhoji əaloqa kanda şudin. Muvofiqi maəlumothoji oxirin, hamaji hukumat dar dasti şūrişciho daromadast.

Şirişciho hukumat taşkil dodin, ki on polkovnik Franko—qahramoni çangi dar Cako şudagiro vaqtina prezidet eəlon kardast, ki polkovniki mazkurro hukumati Paragvaj ʙa nazdiki ʙa Argentina ʙadarqa karda ʙud.

Polkovnik Franko dar Buenos Ajres (Argentina) dar caqcaqi ʙo vakilhoji matʙuaot kardageş cunin guftast, ki sarnagun karda şudani hukumat dar Parajvaj dar tahti rahʙariji „Fronti milli" şuda guzaşt, ki dar on 40 hazor qismgirandahoji çangi dar Cako şudagi, hazor nafar raʙocij, studentho va vakilhoji intelligentsija doxil hastand.

Zafari kaloni fronti jagona dar Ispanija

Pariz, (UzTAG). Agentstvoji Gavas az Ispanija maəlumot medihad, ki muvofiqi maəlumothoji peşaki dar sajlovhoji parlament partijahoji cap (fronti jagona) 225 çoj, partijahoji rost—135 çoj, markaz (kandidathoji hukumati)—60 çoj giriftast. Dar vilojati Madrid partijahoji fronti jagona 6 çoj, partijahoji rost—2 çoj giriftin. Dar Madrid, muvofiqi maəlumothoji puropur naʙudagi, fronti xalqi 13 çoj, partijahoji rost—4 çoj giriftin. Partijahoji cap dar sajlovhoji dar Barselon şudagi zafarro sohiʙ şudin. Bajni vakilhoji sajlov karda şudagiji partijahoji cap—aniq sardori hukumati Katoliniji dar tjurma avoq xoʙ raftagi kompanis mavçud hast. General—guʙernatori—Katolin az kor dast kaşidast.

Fronti xalqi dar Madrid, Sevil, Asturija va xususan dar markazi kaloni sanoatiji Ispanija—Barselon, Malaga, Sandater, Kadiks, Valensija, Mursija, dar Bilʙao va digaraş zafar joftast. Az xususi şikast xūrdani partijahoji rost va markaz cunin fakt guvohi medihad, ki sardori hukumati Portel Valjadares va hamcunin lideri taşkiloti faşisti Primodo Rivera (pisari rahmati diktator) dar sajlovkuniho gravro ʙoj dodin, va xususan, Primo do River dar Madrid az panç hazor avoz zijodtar cida natavonistast.

Lideri «Aksion populari» katolikiju-faşisti Roʙles (aniq ministri harʙi) dar çazirahoji Kanari şikast xūrdast.

Dar jak qator şahrho ʙajni faşistho ʙoju tarafdorhoji fronti xalqi zaftu zanamho rūj dodin. Panç odam kuşta şuda va ʙisjor odamho jarador şudin.

Miqdori odamhoji ʙa sajlovho dast naʙardoştagi 10—12 protsentro taşkil mekunad.

Rondani sarvaqtiji bahori sar şud

Dar beştarini rajonhoji Uzbekiston havoji garmi [illegible]—[illegible] go hast. Kolxozho va brigadahoji [illegible] peşqadam rondani sarvaqtiji bahoriji daşthoji paxtakoriro sar kardagi hastand.

Dar rajoni Buxoro kolxozi nomi Ikromov, [illegible] rondanro ba tariqi [illegible] dodagi meşavad. Az xudi [illegible] avval zaminhoro [illegible] karda istodin. Çuquriji rondan 25 santimetr meşavad. Zvenohoji PEKOJATOV, ÇALOLOV, ERGAŞ-OJ Komilova rondani [illegible] dar ucastkahoji xud [illegible] tamom kardagi hastand. Dar zamin [illegible] mahalliji mineraliro [illegible] karda istodin.

Dar kolxozhoji „Akmalobod“, nomi STALIN, nomi BAUMAN, nomi Budjonnij, nomi Voroşilov, „Kommunizm“, nomi Kalinin, nomi Orconikidze va digar kolxozhoji hamin rajon rondan hamcunin ba tariqi somavi guzaşta istodast.

Dar MTS-i Fursana brigadaji staxanovçiji Toşmoj Solijov avvalin ba rondan baromad. Dar ruzi jakumi kor 14-umi fevral brigada 18 gektar zaminro rond.

Dar kolxozhoji peşqadami rajoni Qarşi, cunonci, dar kolxozhoji «Proletarij», nomi Stalin, nomi Kaganovic, «Kommunist», «Sijosi bolim», «Oktjabr», „Mihnat“, nomi Kujbişev va «Kommuna» korhoji bahori sar şudagi hastand.

Dar rajonhoji okrugi Qaşqadarjo rondan ba tariqi somavi guzaşta istodast. Cor brigadahoji traktoriji MTS-i Bekobod dar daşthoji kolxozhoji [illegible] Dast, Xat, Kucak kor karda istodin.

MTS-i Paxtakor dar daşthoji kolxozhoji „Qajraş“, „Intizom“ va «Madani inqilob» se brigada firistond.

Baroji traktorciho şarojathoji naqzi hajoti sozmon karda şudagi hastand. Baroji onho dar daştho cojxona soxta şudagi hast. Ba onho gazeta va zurnal rasonda şuda istodast. Har jak brigada patefon dorad. Traktorciho libosi koriji nav, libosi tak, sonun, qard va kurpaju nistar qati taamin karda şudagi hastand.

Brigadahoji MTS-hoji Kitob, Cirogci va MTS-i dujumi Xuzor ba rondan baromadagi hastand. Dar MTS-i jakumi Jakanoq brigadaji traktorcihoji staxanovci Çurajov, Antipov va Aminov, ki onho porsol jak traktor qati 800 gektar zaminro ronda budand, imsol kamaş hazor gektar rondani zaminro ba xud voçiba giriftagi hastand.

Kori şaritamini dar Xorazm ham sar şudani meboşad. Brigadaji Askarov, kolxozi nomi Stalin, rajoni Urganci Nav, rondanro sar kardagi hast. Kolxozhoji nomi Kaganovic, nomi Dzerzinskij, nomi Ikromov, «Sotsializm», nomi Islomov va digarhoj hamcunin rondanro sar kardagi hastand.

Az Urganci Nav maalumot omadagi hast, ki parki traktoriji MTS rondanro sar karda, dar bajni du ruz hamaji zapasi suzokvori, cunonci 29 tonna suzokvoriro sarf kardagi hast va hozir hamaji brigadahoji traktoriji ucastokhoji Ujqur, Jangiozor va Qarasoj ba bekor şiştan sojid şudagi hastand.

Az beloji mavçud nabudani suzokvori dar digar rajonhoji Xorazm ham kori traktorho lad xurda istodast.

—✶—

Kolxozi nomi Ikromov taşkil doda şud

TOŞKAND. Ba munosibati dar rajoni Orconikidze kolxozi navi jahudigi taşkil doda şudan, 18-umi fevral maslaşi sijosie jahudihoji mihnatkaşi Toşkand, vakilhoji taşkilotho bo kolxozcihoji kolxozi nav ba sari zamin baromadand.

Sipasi kaloni dar sari zamin budagi bo suratjoji vozdho va lozungu plakatho orasta kardagi bud. Hama kolxozcihoju mehmonho dar taki sipan co ba co cinonda şudand. Dar soati jaki ruz rafiq B. Jahaqov muxtasar az bobati ahamijati kolxoz nav taşkil şudagi suxan karda, kolxozcihoro ba davri içroji vazifahoji partija va hukumat dar soli 1936-um ba nazdi onho mondagi çeq rafta, az nomi komisija maçlisi umumiji jakumi kolxozi navro jola kard. Az 11 nafar iborat prezidiumi maçlis sajlov karda şud.

Peş az pravleniji kolxozro sajlov kardan rafiqho M. Aminov va I. Davidov az xususi vazifahoji clenhoji kolxozi nav, vazifahoji pravleniju revkomisija sajlov karda meşudagi va az bobati ba kiştu-kori bahori tajjoriji lojiqanda didan suxan kardand.

Ba asosi talaboti kolxozciho, ba tahti avozhoji tabriki va maşqi muzika ba in kolxozi nav nomi ustodi avvalini paxta, rahbari bolşevikhoji Uzbekiston, ordendor rafiq Akmal Ikromov doda şud.

Baədi in, maçlis bo qarsakzanihoji baavç ba nomi rafiqho A. Ikromov va Manzara telegramahoji tabriki qabul kard.

Baədi qismi tantanagiji maçlis tamom şudan, az 5 clen va 2 kandidat iborat pravlenija va az 3 kas iborat revkomisija sajlov karda şud.

Ba vazifaji rajisi kolxozi nomi Ikromov M. Simhojov sajlov karda şud.

Maçlisi umumi, baədi sajlovho, sostavi namunaviji arteli xoçagiji qişloqiro xonda baromada qabul kard.

Baədi maçlis, pionerhoji detdomi jahudigi har xel boziju boziho qati kolxozcihoju mehmonhoro xursand kardand. Ba mehmonho va kolxozciho avqot va coj doda şud.

Hamin qati qismi tantanagi va ziəofat tamom şud. Hama bo harakati zur va bo xursandi ba içroji vaədahojaşon, ba kori əamaliji xud raftand.

B. J.

Jake az faəolzanho

Partija va hukumati sovetizanhoro bo mardho hamhuquq karda, baroji onhoro ba zindagoniji faəolonaji korkardabaroriji va sijosi çalb kardan jak qator corabo dida omadand va dida omada istodin.

Dar natiça zanho ba sanoatxonaho, idoraho va maktabho çalb karda şuda, ba korhoji rahbarikunanda va çamaəti bolo bardoşta şuda istodin.

Jake az inho komsomolka Berta Şoulova meboşad.

Şoulova dar soli 1931-um ba kombinati bofandagiji Toşkand cun rabocizan ba kor daromada bud. Baədi jak cand vaqti kor karda omadani Şoulova baroji kvalifikatsijaro baland kardan uro ba Maskav dar kursi şişmahaji remontcigi firistonda şud. U on kursro bo muvafaqijat tamom karda omada, bo ba sifati rabocij dar kombinat kor karda omadagi meboşad.

Rafiqa Şoulova, cun rabocizani faəol, dar sovesçaniji umumittifoqiji zanhoji çavon dar Maskav vakil şuda qism giriftagi hast.

Jak cand vaqt peş u ba kursi rajaktivi ba nazdi TsK komsomoli Uzbekiston taşkil doda şudagi ravona karda şuda bud. U alhol dar kombinat ba vazifaji sensektor va instruktori gorkom komsomol kor karda istodast.

Şoulova bajni zanhoji kombinat ba asosi qaroru nişondodhoji partija va hukumat korhoji somavi girifta burda, istodast, u rahbari kruzoki sijosiji zanho meboşad.

Dar vaqti kampanijaji hisobotu az navsajlovkuniji komiteti komsomoliji tekstil kombinat rafiqa Şoulova ba sostavi komiteti komsomoli sajlov karda şud. Ojaji az in rafiqa Şoulova ba konferentsijaji şahriji komsomoliji Toşkand delegatka sajlov şuda, qism girift.

M. Balojov.

—◆—

Kori artelro mexanikonda meşavad

MARQJELON. Arteli nomi Ikromov baroji korkardabaroriji xudro tamoman ba usuli mexaniki guzarondan coraho dida istodast.

Alhol holekaj 9 degi pilakaji mexanikonda şudagi hast.

Artel baroji korhojaşro durustak mexanikondan umuman 25 hazor sum sarf mekunad.

Ba in maqsad artel, baroji dojimo suzokvori giriftan, az Uztekstilsvejsojuz narjad giriftagi hast. On muvofiqi in narjad ba nazdiki 8 tonnagi toşkomur va neft megirad.

Korhoji artelro ba usuli mexaniki gardondan baroji harakati staxanovciro dar kori on vasəe ravoç dodan şarojatho bunjod mekunad.

N. Fatohov

F. BOBOBEKOVA—AƏLOCI

QARADARJO. Maktabi jahudigiji Qaradarjo dar vaqthoji oxirin bajni muəlimhoju talabahoji xud korhoji corjakgiriji sotsialistiji udarnikiro çori karda istodast. Muəlimu talaba bajni xud şartnomahoji corjakgiri basta istodin. Xususan in kor bajni talabahoji sinfi corum naqz çori karda şudagi hast.

Frida Bobobekova (talabaji sinfi 4-um) dar vaqti imtihoni corjaki jakum az hama darshojaş bahoji naqz girifta bud. Amo baədi korhoji corjakgiriju udarnikiro çori karda şudan, dar vaqti imtihoni corjaki dujum u az hama darshojaş bahoji aəlo giriftagi hast.

Frida baroji digar dugonahoji az darsho boqimondagiro baroбari xud kardan, ruzo 1—2 soat alohida dars guzaronda istodast. U ba dugonahojaş dojim maslihat medihad, ki onho ham baroji aəloci şudan guştin barand.

Haqiqatan ham Frida dar mudati 2 mah 5—6 dugonahoji az darsho boqib mondagi, cunonci: D. Jusupova, M. Jusupova, M. Musejova va digarhoro peşrav kardagi hast. Hozir onho ham az hama darshojaşon bahoji naqz va aəlo girifta istodin.

Guftan darkorast, ki kori kitobxonaji maktab ba daraçaji boloji qanda meboşad.

Mudiri kitobxona B. Aminova ba kori xud nazari bepisandi qati nigoh karda, kori kitobxonaro futur ravonda istodast.

M. Kajkov

—◆—

Ba kori jasliju boqca diqati lojiqanda nest

Konimex. Ba maqsadi korhoji kiştu kori bahoriro ba sarvaqtaş muvafaqijatnok guzarondan az quvati kolxozcizanho naqzu durust munfiəat burdan darkor hast. Baroji içroji in maqsad jasliju boqcaji kolxozro tajorgarihoji lojiqanda qati jola kardan darkorast.

Amo kolxozi „Mevaji Oktjabr“ ba in xusus sust tajorgari dida istodast. Binoji jasliju boqcaji kolxoz faqat az du xonaca iborat hast. Oşxona va çomşixona nadorad. Zamini xonaji boqca poli taxtagi nadorad.

Pravleniji kolxoz por sol ba nazdi binoji jasliju boqca oşxona, çomşixona, ajvon andoxta medihem gufta vaəda doda bud, lekin in vaəda to alhol içro şudagi nest.

Jasliju boqcaji kolxoz az asbob va ançomhoji avqotpazi va tanaqcaju pijola kambudiji kalon dorad. Ojaji az in, produktsija ham tajor karda ba şudast.

Nişon dodan darkor hast, ki du nafar kolxozcizanho—Hano Fajlojova va Jaşueo Qazoqova ba kursi 2 mohaji korkunhoji jasliju boqca tajor mekardagi ba Karmina firistonda şudagi hastand. Du nafari digar korkunhoji jasliju boqcaji kolxozi mazkur Çurajova va Joqubova ba Konimex baroji kvalifikatsiji xudro baland bardoştan firistonda meşavand.

Pravleniji kolxoz kambudihoji dar bolo nişon doda şudagiro ba tezi bartaraf kardanaş lozim hast.

M. Abojov.

—✶—

Klub ba kor daromad

BUXORO. (Az muxbiri maxsusi mo). Klubi jahudigiji Buxoro imsol ba kori xud gardişro ba dast darovardagi hast. Klub bo jordami aktivhoji guzar korhoji kruzokhoji sanəat, şaşka, şaxmat, lektsijahoji əilmi va digarəşro naqz ba rah mondagi hast. Kulturniki klub bajni əomaji mihnatkaş haftaje 3 marotiba ba avozi baland har xel gazeta xonda medihad.

Ba nazdi klub stoli arizanavisi va savolu çavob taşkil karda şudagi hast. Korkunhoji klub dar nobati har xel kampanijahoji muhim ba sarvaqtaş bajni əomaji mihnatkaş maçlishoji maənedodkuni guzaronda istodin. Xalq dar klubi mazkur naqz davomat karda istodast.

Klub baroji besavodiji xalqro barham zadan ba nazdi xud jak grupa maktabi nest kardani besavodi taşkil dodagi hast. Ba on maktab 20 nafar mardu zani besavod çalb karda şudagi meboşand. GorONOji Buxoro, maktabi mazkurro az muəallim, kitob, daftar va digar asbobhoji taəlim ihtijoç kardagi hast.

Klub baroji ba ojanda boz kori xudro behtar kardan, kor burda istodast.

O. Aronov

—✶—

Aparati kino dar detdomho

Narkomprosi Uzbekiston rafiq Ruzibojov ba upravlenihoji detdomho taklif kard, ki dar detdomhoji aparati kino mavçud nabudagi, tezi qati soxtani kino ustanovkaho ihtijoç karda şavad.

Ba detdomho aparati kino bepul doda meşavad.

R.

—✶—

Aeroplan ba zamin qaltidast

London, (UzTAG). Agentstvoji Rejter maəlumot medihad, ki 16-umi fevral aeroplani italjani, ki on dar certu beşhoji Dessi bombapartobi karda istoda bud, dar havo kafidast. Dehqonhoji mahali aeroplani ba zamin qaltidagiji italjaniro joftin. Dar boloji on 6 odam budin, ki 5 nafaraşon nobud şuda, amo jak nafaraşon jarador şudast. Dar punkti ba taki bomba girifta şudagi aeroplani Kresti surx mavçud budast. Baədi ba zamin qaltidani aeroplani jakumi italjani aeroplani dujumi italjani mavçud şuda dar boloji hamin punkt du soati ozod parvoz karda 50-ta bomba partoftast, lekin on bombaho ba coqi giriftageşon rafta naxurdin.

Muvofiqi maəlumoti agentstvoji Rejter dar fronti çanubi, dar vilojati Ogaden, ba nazdikihoji Xaradiget bajni askarhoji general Gratsiani va askarhoji abisin, ki ba onho ras Nasibu komanda doda istodast zaftu zanam ruj dodast.

—◆—

Zolndon, (UzTAG). «Tajms» dar sarmaqolaji xud nişon doda, meguzarad, ki italjanho, baədi bo hamin xel dodu qavla zafar joftanaşon, az raxşi qismathoji peşçangaşon baədi Makalero zeri dast kardan ba on rasidagi naguzaştin. Muvofiqi maəlumoti Rejter dar Adis—Abeba iqror şuda istodin, ki dar zaftu zanamhoji az Makale ba samti çanub şudagi az abisinho xelo bisjor kuşta şudin, lekin baronari hamin tasdiqkunihoji komandovaniji italjani tuqrigi oblasti Tembijenro abisinho barnod dodanaşon budagiro qatəijan rad karda istodin.

Muvofiqi maəlumoti Rejter, 17-umi fevral bombaciji italjani „savoja“ dar Dessije 30-ta bomba partoftast, amo onho jagon zarare naovardin. Du aeroplani italjani 17-umi fevral Dagga Bur (Ogaden)ro ba taki bomba giriftin. Kapitan Xejlor—piloti aeroplanhoj kresti surx, ki onro aeroplanhoji italjoni dar Dessije nobud mekunem gufta harakat kardand va lekin harakati onho benafə buromad, cunin guftast, ki dar vaqti 4 bombaciji tipi „Savoja“ huçum karda omadanaşon qaribi 90 dona bombahoji kaloni quvati kafidanaşon zur budagi partoftin. Qaribi 10 protsenti on bombaho nakafidin.

Çangi Italija va Abisinija

LONDON, (UzTAG). Matbuoti anglisi, az xususi Amba Aradamro zeri dast kardani askarhoji italjani maəlumot doda, nişon doda meguzarad, ki Amba Aradam tavoraji taqriban ba 8 kilometrçoj daroz şuda raftagi, ruda rahi ba Amba Alagi meraftagiro band mekardagi meboşad. Muvofiqi maəlumoti muxbiri agentstvoji Rejter nazdi ştabi askarhoji italjani dar fronti Şimoli budagi zeri dast karda şudani Amba Aradam az vaqti Makalero zeri dast kardan dar fronti şimoli zaftu zanami xelo kaloni askarhoji italjani meboşad. Az ruji suxanhoji muxbir, az italjanho 500 odam kuşta şuda va 1000 odam jarador şudin. Şumoriji abisinhoji kuşta şudagi ba 5000 odam merasad. Az tarafi italjanho ba zaftu zanam qajri divizijaji askarhoji mahalliji ba rezerv budagi 72 hazor odam qism giriftast. Ci xele ki muxbir nişon doda meguzarad, italjanho az Amba Aradam 25 hazor askarhoji dojimiji abisinro tang kardin. Muvofiqi suxanhoji muxbir, komandovaniji italjani iqror şuda istodast, ki askarhoji abisin xelo ser jurak buda va strategijaji onho naqz hast. Hamcunin nişon doda meguzarand, ki abisinho az razvedkahoji havojiji italjanho çudo ham ustuvorona ruş meşudand. Muxbir maəlumot medihad, ki qismathoji peş çangi italjanho ba Antalo (az makale ba samti çanub) omadin.

* * *

RIM, (UzTAG). 11-umi fevral dar rajoni Makale va Tembijen bo qism giriftani dahho hazor italjanhoju abisinho zaftu zanamhoji zure sar şuda budand, amo matbuoti italjani az in xusus jagon maəlumote namedod, va svodkahoji rasmiji harruza „dar front jagon voqieaji kalon ruj nadodast“ gufta maəlumot medodand. Aknun svodkaji rasmi cunin muxtasar maəlumot medihad: „Zaftu-zanamhoji zuri az Makale ba samti çanub şuda guzaştagi bo zafar joftani mo tamom şudand“. 17-umi fevral az maəlumothoji çudogona cunin maəlum şud, ki askarhoji abisin ba du sektor taqsim şuda budin: dar Tembijen askarhoji ras Kass, amo dar rajoni Makale—askarhoji ras Mulugeta çang kardin, muvofiqi maəlumothoji muxbiri gavas, askarhoji onho az 80 hazor odam iborat budin. Az tarafi italjanho dar zaftu zanamho korpushoji jakumu sejum qism giriftin. Az ruji coq çang bo initsiativaji abisinho sar şuda budast, cunki agentstvoji Stefani menavisad, ki vazifaji ras Kasa raxşi italjanhoro dar Tembijen kanda va rahi Makalero buridan bud, amo askarhoji ras Mulugeta bojad Makalero zeri dast mekardand. Az raxşi askarhoji italjani ba 16 kilometr durtar nazdi Makale dar balandiji qaribi 3 hazor metr. Amba Aradam mavçud hast, ki on qalbaji tabiəi buda, az tarafi şarq ba qarb 8 kilometr va az tarafi şimol ba çanub 3 kilometr daroz raftagi hast. Abisinho ana hamin çojro pulemjuthoju artilerija qati mustabkam karda budand. Ba budu havoji ganda va boronbori nigoh nakarda, zaftu zanamhoji zur 5 ruzi ozod davom kardand. Davrahoji italjani az xususi zafar joftani askarhoji italjani va az xususi Amba Aradamro zeridast kardani qismathoji italjani maəlumotho doda istodin. Maəlumothoji italjani az xususi az abisinho bisjor odam kuşta şudanaş gap zada, lekin miqdori kuşta şudagihoro nişon doda nameguzarand va barobari hamin az xususi az tarafi italjanho ci qadar odam kuşta şudanaşon jagon gap namenavisand.

Muxbiri Gavas maəlumot medihad, ki az ruji coq az abisinho qaribi 20 hazor odam kuşta şuda, amo az italjanho gujo az ruji dastahoji nobasit 700 odam kuşta şudin. In mazmun suxani bojlui nacalniki ştabi marşal Badalio ba zurnalisthoji xoriçi dar Eritrej guftageş xarakternokast: „Ba şerdiliji soldathoji duşman bahodadan darkorast. Onho, nazar ba gurextan kuşta şudanro behtar hisob mekunand“.

—◆—

Cojxonaji namunavi

SAMARQAND. Cojxonaji surxi muəllimho sol ba sol ba poşravihoji sabin şuda istodast. Ba nazdi cojxona ba nazdiki kitobxona taşkil karda şud. Gor-ONO on kitobxonaro az har xel kitobhoji adabijoti nafis va jil nombar gazetaju zurnalho taamin kardagi hast.

Kulturniki cojxonaji mazkur bajni somaji mihnatkaş har ruz gazetaju zurnalhoro ba avozi baland xonda doda istodast. Cojxona ba nazdi xud kantori savolu çavob va arizanavisi taşkil dodagi hast. Bo jordami muəllimho dar cojxona mohe jak marotiba gazetaji devori barovarda şuda istodast.

Kori kruzoki cojxona naqz barpa monda şudagi hast. GorONO-ji Samarqand baroji korhoji cojxona 1.700 sum pul çudo kardagi meboşad.

G. Jaqutielov A. Jishaqov

Feljeton

QUMAJ—AKA

Dehqoni usto zaminaro tarbija doda ba vaqtu soataş şudgoru [illegible] karda, mihnati bisjore sarf mekunad. Vaqteki toxmi peşidaşi sar zada barojad, u barhazar meşavad, ki bajni donhoji pojida şudagi gijohhoji bad va zararovar ruj nakunand. Binobar in az sari tiramoh baədi hosilot bardoştan zaminhoro şudgor mekunad, ki rejahoji tak ba ru barojand va ham kirmu haşaroti zeri zamin ba mudati zamistoni meşudagi dar xunuki jax karda, kirmho murand va rejaho xuşk şavand, havoji toza az bolo kiştzori xud qati [illegible] toza karda, zindagiji nav dihad va sarfi zamistoni ham zaminhoro, misli [illegible] dam doda, cun xamir rasonad. Boz ham dar mijonçoji zamiston dehqon ba hamin zaminho ob sar doda, onhoro jax mekunonad. Baədi in dehqon boz dar avvali bahor zaminhoro jak cand bor ronda, baəd koramro sar mekunad.

Dehqonho medonand, ki dar dunjoji dehqoni, zohe dar boqu daraxtho va zohe dar donu sabzaho, bajni gijohho [illegible] ruj mekardagi gijohhoji zararovar ham hastand. Masalan, qumoj, pecak va digar gijohhoje ki dar bajni koramhoji [illegible] va har xel koramhoji digar ruj karda, [illegible] zaxm [illegible] mekunand. Pecak guftagi gijohe misli [illegible] peson ba soda, paxta va digar [illegible] peçida, [illegible] onhoro [illegible] rujdanro xuşk karda nobud mekunad. Inro parazit megujand. Hamcunin qumoj az zamin ruj karda, dar quvvathoji [illegible] koram [illegible] darkor budagiro az zamin bo xud kaşida, [illegible] rujdanro [illegible] mekunad. Rejahojaş [illegible] butun zeri zaminro sohib meşavad. In qumoju pecak va digar zarar ovarhoro parazit va nuqsovar megujand. Ci xele ki sinfi boju mulo az quvati mihnatkaş fojda mebarand, hamcunin ham in sinfi gijohhoji bad muftaxur va zararovar hastand.

Xonanda mefahmad, ki baədi in qadar mihnatu zahmati dehqoni usto boz agar dar bajni koramaş gijohhoji bad barojand va xohand ki korami dehqonro nobud kunand va xudi onro noumed kunand, un dehqon xaq meşişta boşad-mi? Un gijohhoji bad va xususan pecaku qumojro az gul va to reşşonro bexbur namekarda boşad-mi? Kalandu uroq va har xel jaroqaj qati ba guştin namebaromada boşad-mi? Albata, dehqoni usto in tariq guştinro meburad. Va xususan kolxozcihoji SSSR ki beştarini onho dar taşkilotu sijosati hukumati baroji diktaturaji proletariat qism girifta, podşohi parazitho, ki şohe mirn xon va hukumatdorhoji bojiro bexbur kardagijand, ba durgohi in xel kolxozciho va xalqhoji SSSR bo in pecaku qumoj guştin burdan ci pisand hast! Hole-ku qumoju pecaki gijohe ki jak banza borin az zamin mebarojand, hato in ki baəze odamhoji qumoj omezi ba surat odam va lekin az qumoju pecak ham badtar budagiro ba ki dehqoni usto kohna, balke dehqonhoji nav ba kolxoz rafta istodagiho ham gibozta mondagi hastand.

Dar Toşkand az ruji qarori TsK partija va hukumati Uzbekiston, bo harakati şaxsiji rafiq Akmal Ikromov kolxozi navi jahudigi taşkil şud.

Baroji in kolxoz dar naqini Toşkand, dar rajoni Orconikidze, az tramvaji haftum jakunim kilometr durtar jak zamini obporo xuş bodu havo va pur baəmat doda şudagi hast.

Jak cand dah nafar mihnatkaşhoji jahudi az bahri korhoji muzavaskzani va digar behunari buromada ba mihnati ruzqori qişloqi kolxozi daromadand.

Ana dar hamin vaqt baəze qumojakaho ba zidi sijosati partijaji mo „korzariboro“ karda istodin.

Cunonci, Solumi qumoj va Hanani pecak şabi 9-umi fevrali hamin sol dar xonaji Rafoel Pinhosovi saronakaş çamə şuda, Naftoli Rafoelov va Murdaxaj Juhosovro çeq zada, Hanan Socakov rajisi maçlis va Solumi Muloqand dokladcik şuda, şandazihoji borin hasrati kolxozi nav taşkil şudagiro xurda, qomatro kaltaju daroz karda malo Pinhosi qoşruq borin daroş doda in toki sinesro ba in ostin va toki digarəşro ba domani makraşpok karda, caşmhoji najrangihojaşro sangi osijo borin gardonda va labhoji suzoni zuqon sirjonaş qati nutq karda meguft „E, joron va duston sazixu mehrubonhoji man huşjor şaved! Xabardor şaved! Şumo ki ba kolxoz meraveton az baroji kaşi ci xijon dideton? ba suxani man daroieton! Hamun kori baronakaşton ro karda gardeton. Az kolxoz heç ruz namebineton“.

In nutqhoji Qumoj-aka oni dahoni şonavandahoro xuşk kard va xuni badani onhoro barohd, kajfi onhoro parond. Huş k lajı moş şudand. Caşmhoji qilaji Naftoli ba misli şaftoluji pacaş caqur rafta mondand. Az in baəs Hananro binoş ba misli tabar tez şuda mond. Murdaxaji Juob, ba misli bargov mas mezad. „Notiq“ boz gaphoji vohimanoki xudro davom karda, caşmi girjon va labi birjonaş qati 4 nafar „mehmonhoro“ behuş kard, gujo ki jak „çodujo“ karda boşad. „Mehmonho“ vaədahoji xudro doda, sari be tana ba xonahojaşon raftan giriftand. Sar ba peş avezon va pobo pasu peş gurezon ba xona daromadand. Baə to sahar onhoro fikru xijol mebard. Az ruji vaədaji dodageşon in „sirhoro“ ba heç kas nameguftand. Şart kardand, ki qumoj borin bajni dehqonho buromada mo ham „paxta“ gufta, bisjorhoro ba taxta girand, va pecak borin ba dilu gurdahoji kolxozcihoji nav pecand.

Dar voqiəan az hamun şab ba in çonib, Rafoel Pinhosov dar kasaliji durunpec giriftor şuda tabu varaça kardan girift. Ba dodu hal hala mond. Namedonad, ki ba rahbarhoji kolxoz ci gujad? Anketa va arizaji navistageş tajor bud. Əasp va aroboşro ham narx karda ba akt guzaronda budand. U hovu ne karda saxnaşro nameguft. Na meravam megujad va na nameravam megujad. Cunki „maçlisi“ şabi 9-umi fevral va nutqi Solom Muloqandov uro dudila karda monda bud, ki to ba oxir did ki ba kolxoz raftan zuri nest va har citur odamro na girifta istodin. Maqsadi ba kolxoz raftan baş rohat didan budast va rohataş az kajfi mihnat meşudast.

Suxani kolxozcihoji kor aftodaro durustak fahmida, Rafoel Pinhosov araqi xunuk karda, şafo joftagi hast. Va lekin Hanani Socak, çuraji Solumi qumoj, pecak ba davri qumoj pecida, ba har jak qadam 2 bor qecida, va dar çojaş laqçida, ba zeri taasiri Qumoj-aka va dar zeri dimoqi balandaş parş şuda, baspu aroboş qati xudaş az kolxoz mond. Namedoham ki baədi puşajmon şudanaş ki uro tasalo medoda boşad. Rohaşro ci xel tuqri karda mejofta boşad. Boz maslihatciji u ki meşuda boşad? Magar Qumoj-aka? Va in Qumoj-aka ham bojad taşi kolxozcihoro xurda reşaşur şuda qojib şavad, ki kolxozciho gijohi badro dust namedorand va xususan qumoju pecakro. Binobar kolxozcihoji navi Toşkand baəze idorahoji daxldor va qumoju pecak şinoshoro ba jordami analiz kardani in „sortho“ çeq mezanand.

J. Boqilov

Redaktori çuvobgari vaqtina M. Aminov Врид. отв. редактора М. АМИНОВ
Upolnzglavlit A—644. POLIGRAFKOMBINAT